



EUR EURO SPOT PRICE 1.2181

Range 9/19/05 to 3/17/06 Period D Daily Market Y mid/trd

DATE	PRICE	DATE	PRICE
F 3/17	1.2181	F 2/24	1.1878
T 3/16	1.2174	T 2/23	1.1923
W 3/15	1.2050	W 2/22	1.1923
T 3/14	1.2016	T 2/21	1.1914
M 3/13	1.1974	M 2/20	1.1946
F 3/10	1.1894	F 2/17	1.1909
T 3/ 9	1.1909	T 2/16	1.1881
W 3/ 8	1.1928	W 2/15	1.1895
T 3/ 7	1.1889	T 2/14	1.1897
M 3/ 6	1.1996	M 2/13	1.1902
F 3/ 3	1.2025	F 2/10	1.1919
T 3/ 2	1.2012	T 2/ 9	1.1974
W 3/ 1	1.1913	W 2/ 8	1.1944
T 2/28	1.1923	T 2/ 7	1.1974
M 2/27	1.1853	M 2/ 6	1.1962

Izvještaj sa međunarodnog finansijskog tržišta
(13. jul 2026 - 17. jul 2026.)

BLOOMBERG NEWS AUDIO/VIDEO
Search Audio/Video 3/17/06 19:27:27

Bankinvest's Broby: Softbank, Vodafone, L'Oréal, Body Shop
ICAP's Smith: U.S. European Bonds, Fed Rates and Strategy
FidMar's Bennett: U.S. Dollar, Fed Policy, Euro, Yen
U.S. Comptroller General Walker: Fiscal Policy and Deficit
Commonwealth Bank's Thurlwell: Oil Prices, Iraq
Sergei's General's: Russia, U.S. Economy
Daniel Broby, chief investment officer, Bankinvest, talks about Softbank Corp.'s agreement to buy Vodafone Group Plc.
Bear Stearns Teleconference: Fiscal First Quarter Profit
Microsoft's Ballmer: Stock Performance, Strategy, Products

10 Bloomberg TV Live 11 Bloomberg Radio Live 12 All Audio/Video Reports

LIVE «GO» Events

Date	Time	Language	Type
3/17	Now Playing	English	CL
3/17	20:00 - 20:30	English	CL
3/17	21:05 - 21:20	English	CL
3/17	22:00 - 23:00	English	CL
3/17	22:30 - 23:30	English	CL

Australia 61 2 9777 8800 Brazil 55 11 3048 4500 Europe 44 20 7330 7500 Germany 49 69 920410
Hong Kong 852 2397 6000 Japan 81 3 3201 5900 Singapore 65 6212 1000 U.S. 1 212 316 2000 Copyright 2006 Bloomberg L.P. 6615-561-3 17-Jul-06 19:27:28

USD INTEREST RATE

Ticker	Bid	Ask	Mid	Chng
US Semi 30/360				
2) 2 YR	5.0670	5.0800	5.0755	+0.0305
3) 3 YR	5.0500	5.0720	5.0610	+0.0330
4) 4 YR	5.0620	5.0740	5.0680	+0.0250
5) 5 YR	5.0860	5.0920	5.0890	+0.0235
6) 6 YR	5.1100	5.1130	5.1105	+0.0170
7) 7 YR	5.1300	5.1350	5.1325	+0.0170
8) 8 YR	5.1470	5.1530	5.1500	+0.0160
9) 9 YR	5.1620	5.1680	5.1640	+0.0135
10) 10 YR	5.1780	5.1830	5.1805	+0.0175
11) 15 YR	5.2370	5.2430	5.2400	+0.0145
12) 20 YR	5.2670	5.2720	5.2690	+0.0130
13) 30 YR	5.2750	5.2840	5.2795	+0.0190

US SPREADS

22) 2 YR	42.88	44.13	43.50	--
23) 3 YR	41.50	42.75	42.13	-.17
24) 4 YR	44.38	45.63	45.00	-.10
25) 5 YR	48.25	49.25	48.75	+.25
26) 6 YR	49.50	50.50	50.00	+.30
27) 7 YR	50.50	51.50	51.00	+.40
28) 8 YR	51.13	52.13	51.63	+.33
29) 9 YR	51.75	52.75	52.25	+.45
30) 10 YR	52.25	53.25	52.75	+.50
31) 15 YR	57.00	58.00	57.50	+.50
32) 20 YR	58.63	59.88	59.25	+.15
33) 30 YR	57.38	58.63	58.00	+.20

Change on day
IYC4 I48<GO>
Change on Month
IYC6 I48<GO>
For US Govt Yield Curve, type {IYC1 I2
For US swap Curve, type {IYC1 I52 <G

Page 1 Page 2 Page 3

Nedjeljni pregled kratkih vijesti

- Cijena zlata je u ovoj sedmici pala sa \$4,103.67 na \$4,017.39 po unci.
- Cijena nafte je u ovoj sedmici porasla sa \$78.37 na \$87.59 po barelu uslijed obnovljenih sukoba između SAD-a i Irana.
- Geopolitička situacija na Bliskom istoku ostala je jedan od ključnih izvora neizvjesnosti na globalnom nivou. Nakon američkih vojnih udara na Iran, tenzije u regionu su dodatno eskalirale, povećavajući zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba i njegovih posljedica po globalnu ekonomiju. Dodatnu neizvjesnost izazivaju poremećaji u Hormuškom moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, koji imaju potencijal da utiču na međunarodne trgovinske tokove i inflatorna očekivanja. Iako su pojedini makroekonomski pokazatelji u međuvremenu doprinijeli privremenom smirivanju tržišnog raspoloženja, geopolitički rizici u regionu Bliskog istoka i dalje ostaju važan faktor koji oblikuje očekivanja investitora i povećava neizvjesnost u pogledu budućih ekonomskih kretanja.
- Potrošačke cijene u SAD-u u junu su zabilježile prvi mjesečni pad u posljednjih šest godina, pri čemu je indeks potrošačkih cijena pao 0.4% na mjesečnom nivou. Pad inflacije rezultat je najvećeg pada cijena benzina od 2022. godine, dok je bazna inflacija, koja isključuje cijene hrane i energije, na mjesečnom nivou ostala ista. Na godišnjem nivou inflacija je usporena, ali i je dalje ostala povišena, pri čemu je ukupni indeks potrošačkih cijena iznosio 3.5% (očekivano 3.8%), dok je bazna inflacija iznosila 2.6% (očekivano 2.8%).
- Banka Kanade je na sastanku održanom ove sedmice zadržala kamatne stope na istom nivou, jer kreatori monetarne politike predviđaju oporavak ekonomije i slabljenje inflacije uzrokovane cijenama nafte.
- Ekonomisti očekuju da će ECB naredne sedmice napraviti pauzu kako bi procijenila kretanje inflacije, prije nego što u septembru sprovede poslednje povećanje kamatnih stopa. Većina ispitanika u Blumbergovoj anketi očekuje povećanje depozitne kamatne stope za 25bp, na 2.25% u septembru, kada će donosioci odluka raspolagati novim kvartalnim ekonomskim projekcijama. Odluka ECB zavisiće od razvoja situacije na Bliskom istoku i njenog uticaja na cijene nafte i inflaciju, pri čemu pojedini ekonomisti ističu da septembarsko povećanje kamatnih stopa nije unaprijed izvjesno.

KURS EUR/USD



Kurs EUR/USD je u ovoj izvještajnoj sedmici blago porastao. U ponedjeljak je kurs oslabio uslijed jačanja dolara i rasta prinosa na američke državne obveznice, pod uticajem povećane geopolitičke neizvjesnosti. Međutim, već narednog dana kurs je ojačao nakon što su slabiji od očekivanja podaci o junskoj inflaciji u SAD-u smanjili očekivanja u vezi sa daljim pooštrevanjem monetarne politike Federalnih rezervi. Ipak, u nastavku sedmice dolar je bio podržan opreznim porukama zvaničnika Fed-a u pogledu budućih odluka o kamatnim stopama. Predsjednik Fed-a Kevin Vorš naglasio je posvećenost centralne banke cilju inflacije od 2%, ističući da će naredni potezi zavisiti od pristiglih ekonomskih podataka. Prema njegovim riječima, usporavanje inflacije u junu ne znači da je cilj u potpunosti dostignut, što je ograničilo dalje slabljenje američke valute. U srijedu objavljeni podaci ukazali su na nastavak slabljenja inflatornih pritisaka u SAD-u. Naime, proizvođačke cijene u junu porasle su manje od očekivanja, što je izvršilo pritisak na dolar i uzrokovalo rast kursa EUR/USD. Poslednja dva dana sedmice kurs je pokazao znakove slabljenja, jer je eskalacija tenzija na Bliskom istoku povećala tražnju za američkim dolarom kao sigurnim utočištem.

Tabela br.4 Ekonomski indikatori u periodu od 13.07.2026 - 17.07.2026.

Zemlja	Indikator	Period	Očekivana vrijednost	Aktuelna vrijednost	Prethodna vrijednost
Euro zona	Industrijska proizvodnja (Industrial Production) Mjeri promjenu obima proizvodnje postrojenja u sledećim industrijama: rudarstvo i vađenje kamena, proizvodnja i javne komunalne djelatnosti (snabđivanje električnom energijom, gasom i vodom).	Maj SA MoM% WDA YoY%	0.2% -0.4%	-0.2% -1.2%	0.3% 0.4%
	Trgovinski bilans usklađen za sezonska kolebanja (Trade Balance SA) Razlika između izvoza i uvoza proizvoda i usluga euro zone. Ovo je jedna od najzastupljenijih komponenti Bilansa plaćanja Evrope, pa daje validan uvid u pritiske kojima je izložena evropska valuta.	Maj	2.8b	-5.0b	0.8b
	Indeks potrošačkih cijena (CPI) Procjenjuje promjene u troškovima života, mjereći promjene cijena u korpi potrošačkih dobara i usluga, koje koristi prosječno domaćinstvo, pa je zato ključna mjera inflacije.	Jun F MoM% YoY%	-0.1% 2.8%	-0.1% 2.8%	-0.1% 2.8%
	Osnovni indeks potrošačkih cijena (Core CPI) Ovaj indeks prati promjene cijena u korpi potrošačkih dobara i usluga koje koristi prosječno domaćinstvo, ali su isključeni artikli podložni čestim promjenama cijena - hrana, energija, alkohol i cigarete.	Jun F YoY%	2.4%	2.4%	2.4%
Velika Britanija	Mjesečni BDP (Monthly GDP) Mjeri finalnu tržišnu vrijednost proizvoda i usluga proizvedenih unutar zemlje. BDP je najčešće korišćen indikator ekonomske aktivnosti.	Maj MoM% 3M/3M%	0.0% 0.5%	0.1% 0.7%	-0.1% 0.8%
	Industrijska proizvodnja (Industrial Production) Mjeri promjenu obima proizvodnje postrojenja u sledećim industrijama: rudarstvo i vađenje kamena, proizvodnja i javne komunalne djelatnosti (snabđivanje električnom energijom, gasom i vodom).	Maj MoM% YoY%	-0.1% 1.3%	-0.5% 1.0%	0.2% 0.0%
SAD	Indeks potrošačkih cijena (CPI) Procjenjuje promjene u troškovima života, mjereći promjene cijena određenih artikala za koje potrošač izdvaja svoja novčana sredstva.	Jun MoM% YoY%	-0.1% 3.8%	-0.4% 3.5%	0.5% 4.2%
	Indeks proizvođačkih cijena (PPI Final Demand) mjeri promjenu cijena koje domaći proizvođači primaju za finalne proizvode i usluge, odnosno cijene na nivou proizvođača prije nego što roba i usluge dopiju do krajnjih korisnika, na domaćem ili inostranom tržištu.	Jun MoM% YoY%	0.0% 6.2%	-0.3% 5.5%	0.6% 6.0%
	Jednogodišnja inflatorna očekivanja Univerziteta u Mičigenu (U. of Mich. 1 Yr Inflation) Ovaj pokazatelj mjeri očekivanja potrošača u pogledu procentualne promjene cijena proizvoda i usluga u narednih 12 mjeseci.	Jul P	4.4%	4.2%	4.6%
Japan	Mašinske narudžbe (Core Machine Orders) Predstavljaju vodeći indikator poslovnih ulaganja u Japanu, mjereći promjenu novih narudžbi mašina i opreme koje signaliziraju buduću investicionu aktivnost kompanija.	Maj MoM% YoY%	-4.2% 12.3%	-12.4% -1.9%	8.7% 15.6%

Skraćenice: P-preliminarni podaci, F-finalni podaci, S-druga procjena, T-treća i konačna procjena, k-hiljada, b-milijarda, SA-usklađeno za sezonska kolebanja, WDA-usklađeno za radne dane, A-aktuelno, 3M/3M-posljednja 3 mjeseca u odnosu na prethodna 3 mjeseca.

**Tabela br.1 Kursevi
najznačajnijih valuta**

	13.07.2026.¹	17.07.2026.²	% Promjena
EUR/USD	1.1416	1.1439	0.20
EUR/GBP	0.85206	0.85025	-0.21
EUR/JPY	184.56	185.81	0.68
EUR/AUD	1.64128	1.63802	-0.20
EUR/CHF	0.92295	0.92304	0.01
USD/JPY	161.68	162.40	0.45
GBP/USD	1.3404	1.3452	0.36

**Tabela br.2 Pregled
referentnih kamatnih
stopa vodećih
centralnih banaka**

Centralna banka	Referentna kamatna stopa	Visina referentne kamatne stope	Naredno zasjedanje
European Central Bank (ECB)	„Deposit Facility Rate“	2.25%	23.07.2026.
Federal Reserves (Fed)	„Federal Funds Target Rate“	3.75%	29.07.2026.
Bank of Japan (BoJ)	„Overnight Call Rate“	1.00%	31.07.2026.
Bank of England (BoE)	„Official Bank Rate“	3.75%	30.07.2026.
Swiss National Bank (SNB)	„Libor Target Rate“	0.00%	24.09.2026.
Bank of Canada (BoC)	„Target Overnight Rate“	2.25%	02.09.2026.
Reserve Bank of Australia (RBA)	„Cash Rate Target“	4.35%	11.08.2026.


**Tabela br.3 ESTR i
Euribor**

	13.07.2026.¹	17.07.2026.²	Promjena u baznim poenima
ESTR	2.182		
Euribor 1w	2.168	2.124	-4.40
Euribor 1m	2.270	2.210	-6.00
Euribor 3m	2.412	2.483	7.10
Euribor 6m	2.626	2.688	6.20
Euribor 12m	2.831	2.873	4.20

¹ Vrijednost na otvaranju tržišta u ponedjeljak.

² Vrijednost na zatvaranju tržišta u petak.

EVROPSKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA



Prinos na 10-godišnje njemačke državne obveznice je tokom izvještajne sedmice porastao sa 3.08% na 3.12%. Na samom početku sedmice prinos je porastao za oko 2bp uslijed rasta cijene nafte nakon objave predsjednika Donalda Trampa da SAD preuzima kontrolu nad Hormuškim moreuzom, što je ukazalo na dalju eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Tokom naredna dva dana se prinos kolebao, a najveću vrijednost je ostvario u četvrtak, kada je dostigao nivo od 3.16%, jer je intenziviranje američkih napada na Iran naglasilo rizik da će povišene cijene nafte u narednim mjesecima usmjeriti pažnju globalnih centralnih banaka na povećanje kamatnih stopa. Međutim, na kraju dana prinos je pao na 3.13%. U petak prinos nije bilježio značajnije promjene i u prosjeku je iznosio 3.12%.

AMERIČKO TRŽIŠTE DRŽAVNIH OBVEZNICA



Prinos na 10-godišnje američke državne obveznice je na nivou sedmice pao, sa 4.58% na 4.54%. U ponedjeljak je prinos porastao, kao odgovor na komentare guvernera Federalnih rezervi Kristofera Volera, koji je rekao da će kreatori politike možda morati povećati kamatne stope u bliskoj budućnosti ako osnovna inflacija nastavi signalizirati široke pritiske na cijene. U nastavku sedmice prinos na američke državne obveznice je uglavnom slabio kako su trgovci odustali od klađenja na povećanje kamatnih stopa nakon što su CPI i PPI podaci u SAD-u bili niži od očekivanih vrijednosti. Takođe, na slabljenje prinosa uticali su komentari Džona Vilijamsa iz Fed-a, koji je istakao da, iako je inflacija i dalje previsoka, postoje ohrabrujući razlozi za očekivanje da je već dostigla svoj vrhunac. U petak je prinos tokom većeg dijela dana slabio, ali se na kraju dana djelimično oporavio uslijed rasta cijene nafte, jer je vladala zabrinutosti zbog sukoba na Bliskom istoku.

ZLATO



Cijena zlata je u ovoj sedmici pala sa \$4,103.67 na \$4,017.39 po unci. Cijena zlata je u ponedjeljak pala nakon što su obnovljeni sukobi između SAD-a i Irana i izjave kreatora monetarne politike podstakli očekivanja da bi Fed mogao povećati kamatne stope kako bi obuzdao inflaciju. Guverner Fed-a, Kristofer Voler, rekao je da će kreatori politike možda morati povećati kamatne stope u bliskoj budućnosti. Narednog dana cijena zlata je porasla nakon što su podaci o inflaciji u SAD-u, bili slabiji od očekivanja, što je povećalo očekivanja da će Fed možda voditi manje restriktivnu monetarnu politiku. U srijedu i četvrtak cijena zlata je slabila, jer su rastuće tenzije na Bliskom istoku ponovo probudile očekivanja da će Fed možda morati povećati kamatne stope kako bi obuzdao upornu inflaciju. SAD je napao tanker s naftom u blizini glavnog iranskog izvoznog terminala, što je ponovo oživjelo zabrinutost zbog rasta cijene energenata i viših kamatnih stopa. U petak se cijena zlata oporavila.

NAFTA



Cijena nafte je u ovoj sedmici porasla sa \$78.37 na \$87.59 po barelu. U ponedjeljak je cijena nafte porasla nakon što je SAD pokrenuo napade na Iran, što je pojačalo tenzije u Hormuškom moreuzu. Tramp je rekao da će tražiti naknadu u visini od 20% za sav teret koji se prevozi kroz moreuz, da bi kasnije odustao od te namjere. Iran je tvrdio da je moreuz zatvoren "do daljnjeg", iako su zapadne mornarice tvrdile da je ostao otvoren. Sukob između ove dvije strane povećava rizik da se poremete globalni tokovi nafte i ometa napore u pogledu obnove zaliha, a analitičari upozoravaju da bi prošireni udari na energetska infrastrukturu mogli povećati cijenu nafte. Cijena prirodnog plina u Evropi također je porasla zbog straha od poremećaja u isporukama. U ostatku sedmice cijena se blago kolebala i u prosjeku je iznosila \$84.80 po barelu. U petak je cijena nafte imala izražajni trend - porasla je kako su se sukobi između SAD-a i Irana ponovo intenzivirali.